



Примљено: 11. 03. 2024			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204-	132/7		

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Nabavka i postavljanje mobilijara, broj: 0204-4568/4 od 11.12.2023. godine (šifra postupka 65566), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Nabavka i postavljanje mobilijara, broj: 0204-4568/4 od 11.12.2023. godine (šifra postupka 65566):

- 1) Ponuda ponuđača **EDEL SPORT d.o.o.** je najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Ovlašćeno lice naručioca	Direktor, Mladen Mikijelj
Kontakt osoba	Ana Mršulja, službenica za javne nabavke
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02116146

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	0204-4568/4 od 11.12.2023. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavka i postavljanje mobilijara
Šifra postupka	65566

CPV šifra	39113600 - Klupe 39224340 - Kante za otpatke
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama	70.247,93 eura bez PDV-a

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
EDEL SPORT d.o.o.	95944	10.01.2024. 07:54

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____
Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
Nema.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponuđača EDEL SPORT d.o.o.

Ponuđač EDEL SPORT d.o.o. podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 95944 dana 10.01.2024. godine u 07:54 časova.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Originalnu garanciju ponude Ponuđač je dostavio putem pošte, na arhivi Naručioca, koja je zavedena pod brojem 0204-120/1 dana 10.01.2024. godine u 09:57 časova, dok je kopija iste, u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN data u prilogu ponude putem ESJN-a.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
EDEL SPORT d.o.o.	CKB Banka A.D. Podgorica	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Naručioca. Putem ESJN-a je	da

	broj 10-92-1166 od 03.01.2024. godine		dostavljena kopija garancije ponude.	
		Iznos garancije ponude	1.404,96 EUR	da

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 stav 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama, kao i da je garancija ponude izdata na traženi iznos i da je ispravna.

Ponudač je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list CG“ br. 055/23, 083/23) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponudač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponudač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponudač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponudač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponudač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.
- Ponudač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je privredni subjekat upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i naveo: Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina registarski br. 5-0976928/003 od 26.12.2023.god.

Ponudač je u svojoj ponudi dostavio Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata broj: 5-0976928/003 od 26.12.2023.god.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Predmetnom Tenderskom dokumentacijom kao Drugi uslov, definisano je da je Ponudač u obavezi da dostavi od proizvođača sertifikat usaglašenosti da proizvod zadovoljava standard (sist. EN 16630 : 2012) - Čelične strukture proizvođača moraju biti usaglašene sa EXC3 (sist. EN 1090 : 2018) - Aluminijumske strukture proizvođača moraju biti usaglašene sa EXC3 (sist. EN 1090 : 2013).

Shodno navedenom ponuđač je u okviru svoje ponude dostavio:

- Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje kojim se potvrđuje da čelične konstrukcije kalse EXC3 su u skladu sa standardom SIST EN 1090 -2: 2018 i da su aluminijumske konstrukcije kalse EXC3 su u skladu sa standardom SIST EN 1090-3 : 2019.
- Sertifikat o usaglašenosti kojim se potvrđuje da ispitani proizvod/ sistem u skladu sa zahtjevima standarda SIST EN 16630: 2015.

Ponudač je u ponudi; za vrednovanje ponude po kriterijumu kvalitet, naveo:
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponudena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 69.960,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponudene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponudena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

Ocjena ponude u donosu na tehničku specifikaciju:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok važenja ponude: Rok važenja ponude je 100 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponudač je u ponudi naveo: Rok važenja ponude je 100 dana od dana otvaranja ponuda. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora. Napomena: Ponuđači su dužni da u ponudi, navedu konkretan rok izvršenja koji nude. Rok izvršenja se iskazuje u danima. Rok izvršenja je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Ponudač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana potpisivanja ugovora. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora: Mjesto izvršenja ugovora je: Obala crnogorskog primorja, opštine: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj	Ponudač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je: Obala crnogorskog primorja, opštine: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja: Rok plaćanja je: - 20% Avansa od ugovorenog iznosa uplatiće se u roku od 10 dana od dana dostavljanja Avansne garancije i Avansnog računa. - 80% ugovorenog iznosa po Okjončanoj situaciji u roku od 15 dana od dana dostavljanja okončane situacije ojerene od strane ovlašćenog lica ispred investitora i izvršene primopredaje robe.	Ponudač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je: - 20% Avansa od ugovorenog iznosa uplatiće se u roku od 10 dana od dana dostavljanja Avansne garancije i Avansnog računa. - 80% ugovorenog iznosa po Okjončanoj situaciji u roku od 15 dana od dana dostavljanja okončane situacije ojerene od strane ovlašćenog lica ispred investitora i izvršene primopredaje robe. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: virmanski.	Ponudač je u ponudi naveo: Način plaćanja je: virmanski. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Primopredaja i puštanje u rad: Primopredaju, odnosno prijem predmetne robe vršiće ovlašćeno lice Naručioca. Nakon završenog kompletnog posla, ovlašćeno lice Izabranog ponuđača i ovlašćeno lice Naručioca sačinjavaju i potpisuju Zapisnik o primopredaji koji treba da sadrži	Ponudač je u ponudi naveo: Primopredaju, odnosno prijem predmetne robe vršiće ovlašćeno lice Naručioca. Nakon završenog kompletnog posla, ovlašćeno lice Izabranog ponuđača i ovlašćeno lice Naručioca sačinjavaju i potpisuju Zapisnik o primopredaji koji treba da sadrži klauzulu da su nabavka i postavljanje mobilijara izvršeni u svemu u skladu

klauzulu da su nabavka i postavljanje mobilijara izvršeni u svemu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, prihvaćenom ponudom i ugovorom.	sa tenderskom dokumentacijom, prihvaćenom ponudom i ugovorom. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Ponuđač je u obavezi da dostavi od proizvođača sertifikat usaglašenosti da proizvod zadovoljava standard (sist. EN 16630 : 2012) - Čelične strukture proizvođača moraju biti usaglašene sa EXC3 (sist. EN 1090 : 2018) - Aluminijske strukture proizvođača moraju biti usaglašene sa EXC3 (sist. EN 1090 : 2013)	Ponuđač je u ponudi naveo: Ponuđač je u obavezi da dostavi od proizvođača sertifikat usaglašenosti da proizvod zadovoljava standard (sist. EN 16630 : 2012) - Čelične strukture proizvođača moraju biti usaglašene sa EXC3 (sist. EN 1090 : 2018) - Aluminijske strukture proizvođača moraju biti usaglašene sa EXC3 (sist. EN 1090 : 2013). Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda ponuđača EDEL SPORT d.o.o., dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 95944 dana 10.01.2024. godine u 07:54 časova, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, kako slijedi:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma :

☐ odnos cijene i kvaliteta

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljniji i to na način da će 80 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C) i 20 bodova određivaće kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran kao najpovoljniji.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 80$$

C- Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

2. Kvalitet (K) - 20 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvršenja. Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta vrši se na osnovu ponuđenog roka izvršenja, na način što ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja dobija maksimalni broj bodova primjenom ovog parametra (20), a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

$$Q = N_{min} / N_j \times 20$$

Gdje je:

Q - Broj bodova

N_{min} – najkraći ponuđeni rok izvršenja

N_j – ponuđeni rok izvršenja

Napomena: Rok izvršenja je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđači su dužni da u ponudi, navedu konkretan rok izvršenja koji nude. Rok se iskazuje u danima i počinje teći od dana potpisivanja ugovora.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog Zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponudjač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	EDEL SPORT d.o.o.	69.960,00/ 69.960,00 x 90 = 80 bodova	7 / 7 x 10 = 20 bodova	100 bodova

Obrazloženje vrednovanja ponude ponuđača EDEL SPORT d.o.o. i dodijeljenih bodova:

- cijena:

Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od 69.960,00 EUR-a. Shodno navedenom, ponuđena cijena je najniža ponuđena cijena, te je ovom ponuđaču po parametru cijena dodijeljeno maksimalnih 90 bodova.

- kvalitet - roka isporuke robe:

Ponuđač je za vrednovanje ponude po ovom parametru u ponudi naveo da je ponuđeni rok izvršenja 7 dana od dana potpisivanja ugovora. S obzirom na navedeno, ponuđaču po ovom parametru dodijeljeno maksimalnih 20 bodova.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
3. Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku

provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača EDEL SPORT d.o.o.:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, aktom broj 0204-132/5 od 18.01.2024. godine, Komisija je putem pošte uputila Zahtjev za dostavljanje dokaza Ministarstvu pravde, kojim je zatražen dokaz da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih dijela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde je aktom broj: 0204-132/5-1 od 26.01.2024. godine dostavila sledeća skenirana dokumenta:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0704-847/24-1 od 23.01.2024. godine, u kojem stoji da za „EDEL SPORT d.o.o. Nikšić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0704-847/24 od 23.01.2024. godine, u kojem stoji da za Igora Gavranovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je putem ESJN uputila Upravi prihoda i carina Zahtjev za dostavljanje dokaza broj: 0204-132/2 od 11.01.2024. godine, kojim je zatražen dokaz da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

Poreska uprava Područna jedinica Podgorica, Ekspozitura Nikšić je dana 17.01.2024. godine putem ESJN dostavila sledeći skenirani dokument:

- Uvjerenje, broj 15/01-9-259/2 od 16.01.2024. godine (Zavedeno kod Naručioca pod brojem: 0204-132/4 od 17.01.2024. godine), u kojem stoji da je „EDEL SPORT d.o.o. Nikšić na dan 11.01.2024. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.12.2023.godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 30.11.2023.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijano osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...061/21) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski poreiod. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 11.01.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa 11. mjesecom 2023. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez

na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 11.01.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 146/21) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 11.01.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11. mjesecom 2023. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore <http://195.66.189.183:8083/Home/Pretraga> i utvrdila da se privredni subjekat „EDEL SPORT d.o.o. nalazi u evidenciji i ima status Registrovan, sa navedenim podacima o ovlašćenom licu.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Za ponuđača „EDEL SPORT d.o.o., provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

EDEL SPORT d.o.o.

Adresa ponuđača: Hercegovački put br.17, 81400, Nikšić

PIB: 03373436

Vebsajt: www.edel-sport.me

e-mail: info@edel-sport.me

telefon: +38268651530

Ponuđena cijena: 69.960,00 EUR

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenljivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
DIREKTOR
MLADEN MIKIJEJLJ

[Handwritten signature]